

# JOAN COROMINES e er aranés

antropònims en Gessa, Betren, Gausac, Betlan, Vilamòs..." Testimòni dirècte dera estada de Coromines en Vilamòs, ei Carmen Martínez que li mestraue eth minjar, lo servie e se n'encuedau de que non li manquèsse d'arren. Conde Carmen que Coromines demorèc en casa des sòns pairs, qu'alavetz hège de pension, ena Plaça dera Glèisa, ath cant dera Casa dera Vila. Era casa ère Çò des Escolans. I demorèc pendent bères setmanes un estiu a començament des 90 entà acabar "El Parlar de la Vall d'Aran". L'acompanhaue eth sòn frair Ernest, que s'installèc ena casa dera plaça. Joan se n'anèc entà ua auta casa qu'es Martínez auien dehòra deth pòble entà poder travalhar mès tranquil. I auie dies qu'entà profitar eth temps, se hège a portar era masca peth sòn frair ena cramba a on dromie e escriuie era sua òbra tant a man coma damb ua maquina d'escriuer. Segontes Carmen eth mèstre ère un òme brave, ua persona afabla, discrèta e frugala que non minjaue guaire. Passauet eth temps vlinat sus eth sòn mestier de filològ en tot escriuer e sense arrecéber guaires visites, peth sòn pròpi desir.

Coromines arregráis era inspiracion de Mossen Jusèp Condò a qui non coneishec, mès a qui admirèc e de quina òbra se neurís entà hèr "El Parlar de La Vall d'Aran". Es sòns informants sigueren Hermenegild Escudé de Bossòst, Jusèp Pont e Riu de Gessa, eth vielh Forquet de Sant Joan de Toran, es Romeva de Canejan, Tòn deth Baron de Vila, Leon Aunòs de Vilamòs e Joaquim Delseny d'Arties.

Atau s'assegure d'arremassar totes es sensibilitats lingüistiques dera Val d'Aran.

Era Val d'Aran que siguec presenta tostemp ena produccion deth filològ. Er aranés daurís damb "Etimologies araneses" (1924) e barre damb "El Parlar de la Vall d'Aran" (1990) eth sòn itinerari linguistic. En ua auta des sues òbres importantes, *Onomasticon Cataloniae*, era Val d'Aran tanben i a un gran protagonisme pr'amor qu'eth mèstre cauishiguèc toti es parçans entà arremassar materiau toponimic.

Ath delà des lòcs aranesi, que gessen ena òbra, Coromines se botgèc pes auti parçans d'Occitània que campen soent enes planes dera sua òbra. Ei donques un travalh que va mès enlà des termières d'Aran. Entada eth er occitan e eth catalan èren dues lengües bessoes, mès que germanes, e en tot estudiar er occitan e er aranés aprigondie ena coneishençà deth catalan.

7 Album Joan Coromines - Josep Ferrer i Costa I Joan Pujades I Marqués - Curial, 1997.

E fin finau en 1994 eth Conselh Generau d'Aran lo nomenèc Hilh Adoptiu Illustre dera Val. Eth mèstre ja auie tornat tà Vilamòs entà acabar era sua grana òbra "El Parlar de la Vall d'Aran".

Aranés, sanscrit, francés, catalan, castelhan, rus, romanés, indoeuropèu, aranés, Les, Barcelona, París, Madrid, Zurich, Mendoza, Chicago, Barcelona, Vilamòs. Dempús de romar per tres continents e escriuer en mès de nau idiòmes eth mèstre Coromines tornèc a on comencèc.

**Tònho Castèt** (Collaborador der Institut d'Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana)

## BIBLIOGRAFIA:

*Etimologies araneses* – Institut d'Estudis Catalans – 1925,  
*Vocabulari aranés* – Barcelona 1931 – Imprenta de la Casa de la Caritat,  
*El Parlar de la Vall d'Aran, Gramàtica, Diccionari i Estudis Lexicals sobre el Gascó* – Curial Edicions Catalanes – 1991,  
*Itineraris* (Fundació Pere Coromines / Ara Llibres) – 2014,  
*Homenatge de l'IEC a Joan Coromines – L'aportació de Joan Coromines a l'occità de la Val d'Aran* – Aitor Carrera – 2006,  
*Album Joan Coromines*, Josep Ferrer i Joan Pujadas- 1992-Curial Edicions Catalanes.

© dera fotografia, Fundació Pere Coromines

Damb era collaboracion de:

FUNDACIÓ  
**PERE**  
**COROMINES**

Generalitat de Catalunya  
Generalitat de Catalunya



INSTITUT  
D'ESTUDIS  
ILERDENCS  
Fundació Pública de la Diputació de Lleida

Diputació de Lleida

Conselh Generau d'Aran

BAQUEIRA/BERET



Iea  
INSTITUT  
D'ESTUDIS  
ARANESI  
Acadèmia aranesa dera lengua occitana

**Joan Coromines e Vigneaux**, neishec en *Barcelona* eth 21 de març de 1905 e moric en *Pineda de Mar (Barcelona)*, eth dia 2 de gèr de 1997.

Siguec un des mès importants lingüistes qu'a auut *Catalonha*, çà'm par eth mès gran dera sua generacion e qu'escriuec òbres tan importantes entara lengua coma eth *Diccionari Etimòlogic i Complementari de la llengua catalana*<sup>1</sup>, *Onomasticon Cataloniae*<sup>2</sup> o eth *Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana*<sup>3</sup>, entre d'autes.

Coromines publiquèc ua grana quantitat d'òbres sus era lengua catalana e era lengua castelhana, dues lengües sus es qu'auie ua prigonda coneishenç, mès eth filològ tanben coneishec plan ben era lengua occitana. Aquerò l'amièc a escriuer "El Parlar de la Vall d'Aran, Gramàtica, Diccionari i Estudis Lexicals sobre el Gascó"<sup>4</sup> era òbra mès vasta e detalhada que jamès s'a escrit sus er aranés.

Coromines avec dues passions ena sua vida, era lengua e er excursionisme, dus plasers que de ben joen descorbic que se trapauen amassa en un beròi cornèr deth *Pirenèu*, ena *Val d'Aran*. Non ei estranh que dempús deth sòn prumèr viatge en 1924, acabèsse endrabat pera beutat des paisatges e dera lengua des aranesi. Ua lengua qu'atreiguer era sua atencion perque, segontes eth, ...ère era varianta der occitan qu'auie demorat mès blosso de totes...

Segurament que tanben i avec quauquarren a veir en aquera predilecció per aranés eth hèt de que sa mair *Celestina Vigneaux*, siguesse d'origina gascona. Ath delà, ua tia de Coromines, *Celestine*, se didie coma sa mair, demoraue en *Martres*, non guaire luenh dera *Val*, a on la visitèc bèth còp.

Eth madeish se demane en un passatge deth libre "El Parlar de la Vall d'Aran" sus aquera atraccion per aranés se non ...i aurie ajudat un instint atavic?... e se hè era reflexion de que se sa mair encara siguesse viua li demanarie autorizacion entà virar era grafia de *Vigneaux* per *Vignaus*, mès apròp as suas origines. En tot cas ena madeisha pagina reconeish qu'er estudi der aranés li ajudèc molt a encaminar era sua formacion de lingüista. Tanben auer prenud part dera sua formacion en ua universitat d'*Occitània*, *Montpelhièr*, acabèc d'orientar era sua carrèra.

<sup>1</sup> *Diccionari etimòlogic i complementari de la llengua catalana* - Curial Edicions Catalanes, 1992-2001

<sup>2</sup> *Onomasticon Cataloniae Barcelona*: Curial/"la Caixa", 1989-1997 [1998]

<sup>3</sup> *Diccionario Crítico Etimológico de la lengua castellana* - Gredos - 1976

<sup>4</sup> *El Parlar de la Vall d'Aran-Gramàtica, Diccionari i Estudis Lexicals sobre el Gascó*-Curial Edicions Catalanes-1991

Li agradaue er excursionisme e de ben joen en 1924, un estiu que demorèc en *Les* damb era sua família, ja pugèc enquiat *Tuc deth Montlude*, gessent de *Bossòst* e passant per *Estanh Long* e er *Estanh Redon*, per *Vilamòs*, e anant a quèir un aute còp en *Pònt deth Lop* ena *Era Bordeta*.

Escriuie en un quasèrn tot çò que vedie ena excursion, d'un costat e der aute dera *Val*, damb indicacions exaustives deth temps en minutes que duraue cada etapa, eth temps que hège, es tornants des camins en que calie virar entà non perder-se, es corets que trauessaue, es cabanes a on se posaue, es comades a on beuie... En un estil plan literari, que dempús desvolopèc damb era sua produccion escrita de viatges, mos descriu es barrancs, es lacs, es arrius, es comes, es gotèrs, es pales, es hònts, es pardies, es tartèrs, es basses, es bòrdes, es bòsqui, es estanhs, es còthi, es malhs, es planhèts...

Aquera minuciositat enes notes que prenie enes excursions la traparam dempús ena sua produccion lingüistica.

Aqueth madeish estiu hec eth sòn prumèr travalh de lengua que siguec sus er aranés, "Etimologies araneses"<sup>5</sup>. Lo publiquèc en *Butlletí de Dialectologia Catalana* numerò XIII en 1925. Ei un article a on analise béri mots coma era formacion der afirmatiu "Tiò" o deth toponimic "Montlude". A compdar d'alavetz era sua relacion damb era lengua d'Aran siguec abondia e intensa. En 1931 publiquèc era tèsi doctorau "Vocabulario aranés"<sup>6</sup> damb era qu'artenhec era qualificacion d'excellent e li valec ua bèca entà anar a estudiar en *Zuric (Soïssa)* aqueth madeish an.

E enquira fin des sòns dies travalhèc ena mès importanta des suas òbres sus er aranés, "El Parlar de la Vall d'Aran". Ei un travalh de pròp de ueit centes pagines enes que tracte era gramatica, era fonetica, era morfologia, era sintaxi, era formacion des mots e eth *Diccionari*. En aguesta òbra esgräute cada mot, cada expression damb un rigor scientific, ua extension e ua prigondor, qu'a viatges pòt aclapar. En cada entrada deth *Diccionari* s'i trape un travalh etimologic, un tractat de toponimia, referéncias sus era flòra e era fauna dera *Val*, notes d'istòria. Un travalh exaustiu de reçerca sus eth mot en question, a on l'a entenut, qui la parle, coma la pronòncien, era sua equivaléncia en d'autes lengües romaniques. Entà Coromines er aranés non ei un parlar solitari; eth sòn interès ven

<sup>5</sup> *Etimologies araneses* - Institut d'Estudis Catalans - 1925 ; *Vocabulari aranés* - Barcelona 1931 - Imprenta de la Casa de la Caritat.

<sup>6</sup> *Itineraris* (Fundació Pere Coromines / Ara Llibres) - 2014, pag. 56-58.

determinat pera sua relacion damb es vesins e damb es parlars de mès enllà. Ara paraula d'ua flor tant umila coma "PANSEBÈ", li dedique dues pagines sanceres deth *Diccionari*. Ath verb *VIRAR* li trape pròp d'ua vintea d'accepçions, cada ua damb era sua frasa d'exemple. Son talaments interessanti es exemples e es frases damb es qu'illustre era definicion de cada ua des paraules, qu'enes expressions s'i pòt trapar informacion sus era vida vidanta des abitants dera *Val* e sus es suas costums. Eth *Diccionari* ei farcit d'arrepervèris, condines, cançons... qu'eth mestre mestre damb mestier d'ensenhaire enes definicions. Ei un libre que se pòt liéger coma qui lieg un roman, daurint quinsevolha des suas pagines ar edart. Ena lectura i estramuncaram damb esturments, utisi, mestiers, prètzhetz, costums, tradicions qu'aué ja an desapareishut, mès qu'an demorat sauvadi tà tostemp enes planes deth *Diccionari* gràcies ara minuciositat de Coromines. En moltes des definicions i hique, entà illustrar, fragments des òbres de *Condò*, mès çò que mès i cale son frases e expressions qu'a entenut a díder as parlaires enes pòbles, damb lo que podem conéisher se coma ère er aranés genuïn que se parlaue en aqueri ans e mès entà darrèr, ... en temps vielh... que ditz eth, perque quauqu'uns des informaires auien neishut en siècle XIX. Ath delà entà qui volgue hotjar en bèth un des mots en cada definicion balhe ua grana quantitat de referéncias bibliografiques que despilhe es dobletes quan i a mès d'ua opcion entà ua entrada.

Didie Coromines qu'entà estimar ua terra la cau cauishigar, e aquerò ei lo que hec, entà escriuer "El Parlar de la Vall d'Aran", cauishiguèc ... en tot hèr enquèstes dialectaus en cada un des trenta pòbles d'Aran..., parlant damb era gent entà que li confirmèsssen o recusèsssen er emplec de cada un des mots.

Ena detalhada e prigonda analisi que hè de cada mot aranés eth filològ explique de forma exaustiva en quini pòbles a entenut cada paraula o en quini lòcs an recusat bèra expression.

En *Vilamòs*, per exemple, i demorèc pendent temporades. Era prumèra en agost de 1924. Dempús pendent er an 1926 entà hèr era sua tèsi doctorau e finalament a començament des 90 entà acabar "El Parlar de la Vall d'Aran". Coromines anaua ara recèrca deth mot, dera paraula viua. "Pendent eth mes d'agost hèr enquèstes entà remassar materiaus toponímics e